




KOKO YA NAMA



IKGOLAGANYE LE RONA

- www.epol.co.za
- info@epol.co.za

RE LATELE



PAAKANYO

- Sengwe le sengwe se tshwanetse se a bo se siame mo ntlong ya dikgogo pele ditsuanyane tse di nang le letsatsi di goroga.
- Netefatsa gore o rulagantse lenaneo la gago la moento.

DINTLHA TSA BOTLHOKWA MALEBANA LE GO FEPA

- Dijo tse di simololang ditshwanetse go nna matlhotlhora.
- Dijo tsa magato a a latelang di tshwanetse go nna dipelete.
- Dikgogo ga di a tshwanela go nna di se na dijo. Dilekanyetsa tsa phepo tse di mo boroutšhareng eno ke kaelo fela.
- Netefatsa gore go na le dijo mo bojelong go tloga ka letsatsi la bobedi, gore ditsuanyane di ithute go jela mo go jone.
- O se ka wa baya dijo kgotsa metsi go lebagana le sethuthafatsi, gonno seno se ka dira gore ditsuanyane di je dijo kgotsa di nwe metsi a a sa lekaneng go ya kafa di tshwanetseng ka gone.
- Tlhophya dijo tsa dikgogo tse di tshwanelang thata tsa **Epol** tse di fitlhelelang ditlhokego tsa gago tse di kwadilweng go tloga mo go tsebe 4, kgotsa buisana le Mogakolodi wa Setegeniki wa **Epol**.

MAEMO A NTLO


- Ntlo e tshwanetse go phefafadiwa le go tshelwa dibolayamegar tse di tshwanetseng.
- Pele o tsenya ditsuanyane mo ntlong, ala didiriswa ka mokgwa ono o o latelang:

MOFUTA WA SEDIRISWA	Dikgong Tse di Beotsweng	Lerole le le Omeletseng la Dipolanka	Letlhaka le le Kgaotsweng	Makape a Sonobolomo
BOBOTLANA JWA BOTENG KGOTSA BOLUMO	2.5 cm	2.5 cm	1 kg/m ²	5 cm

SEKASEKA DIDIRISIWA TSA GO FEPA

- Netefatsa gore go na le dinwelo le dijelo tse di lekanang ditsuanyane.
- Leba tafole e e fa tlase jaaka kaedi:

	MOFUTA	PALO
SENWELO	Tleloko	E le 1 mo dikgogong di le 100
	Dithoba	Dikgogo di le 12 mo thobeng e le nngwe
SEJELO	Pane	Dikgogo di le 45 mo paneng e le nngwe
	Tšupu	Dikgogo di le 70 mo tšupung ya bogolo jwa 40 cm



SEKASEKA DIDIRISIWA TSA DITHUTHAFATSI

- Tlhomamisa gore dithuthafatsi di bereka sentle e bile di mo bogodimong jo bo siameng.
- Taolo ya themperetšha e botlhokwa thata mo go godiseng dikgogo ka katlego. Lekanya le go rekota themperetšha e e kwa tlase thata le e e kwa godimo thata mo ntlong ya dikgogo.
- Simolola go thuthafatsa ntlo matsatsi a mabedi pele ditsuanyane di goroga.

- Baya dijo le metsi kwa ntle letsatsi-pele ditsuanyane di tsenngwa mo ntlong, gore di nne le themperetsha ya mo ntlong fa di goroga.
- Themperetsha e tshwanetse go nna 32 °C ka nako ya fa ditsuanyane di tsenngwa.
- Baya themperetsha ya ntlo e e godisang ditsuanyane leithlo ka kelothoko, segolobogolo mo malatsing a ntla a le 14.


TLHATLHOBA DITSUANYANE TSA GAGO

- Tlhatlhobo ya ntla ya ditsuanyane e tshwanetse go dirwa mo diureng di le 4 go ya go di le 6 morago fela ga gore di tsenngwe mo ntlong.

Ditsuanyane di tshwanetse go ja, go nwa le go tabogakaka – fa di sa dire jalo, batlisisa mabaka a a tlholang gore di se ka tsa dira jalo, jaaka themperetsha ya boalo.

 - Tsela e ditsuanyane di itshwarang ka yone ke tsela e molemo ya go tlhatlhoba themperetsha. Ka jalo, ela tlhoko kafa ditsuanyane di gasamang ka gone mo ntlong ya kgodiso.


✓ MAEMO A A SIAMENG



Themperetsha e siameng

- Ditsuanyane di gasame sentle.
- Selekanyo sa modumo wa tsone se bontsha gore di kgotsofetsi.


✗ TSIDIDI THATA



Go tsididi thata

- Ditsuanyane di ikonanya mo sethuthafatsing.
- Ditsuanyane di a tlhodia a bile di tlaletswe.


✗ BOLLO THATA



Go fistha tha

- Ditsuanyane ga di dire modumo
- Mebele, dithhogo le diphuka tsa ditsuanyane di lepeletse.
- Ditsuanyane di nna kgakala le sethuthafatsi.

✗ BATLISISA



Dira dipatlisiso

- Tlhatlhoba komelelo, lesed le le sa anamang ka tekateko kgotsa modumo wa kwa ntle ga ntlo.

- Tlhatlhobo ya bobedi ya ditsuanyane e tshwanetse go dirwa letsatsi morago ga gore di tsenngwe mo ntlong.
 - Tlhatlhoba dijalo tsa ditsuanyane (palo ya dijo) go tlhomamisa gore ditsuanyane di kgonne go bona kwa dijo le metsi a leng gone.
 - Bobotlana 95% ya dijalo tsa ditsuanyane di tshwanetse go utlwala di le boleta le go tsarologa. Seno ke sesupo sa gore ditsuanyane di kgonne go ja dijo le go nwa metsi ka katlego.
 - Ditjelo tse di thata di ka nna tsa bontsha gore ditsuanyane ga di a nwa metsi a a lekaneng, mme ka bonako fela o tshwanetse go tlhatlhoba gore a di kgona go fithelela metsi.
 - Ditjelo tse di budulugileng ke sesupo sa gore ditsuanyane di nole metsi a a lekaneng, mme gone ga di a ja sentle. Fa e le gore go ntse jalo, phitlhelelo le boleng (monko, tatso) jwa dijo e tshwanetse go tlhatlhobiwa ka bonako.



Dijo di bonala di tletse le go nna kgolokwe mme go utlwala di le borethe le boleta fa o tshwara.



Dijo di lolea kgotsa popego ya dialo.



Dijo di tletse, mme thata ka popego phepo.

- Tihatlhobo ya malatsi a le 7 ya ditsuanyane
 - Bokete jwa ditsuanyane bo tshwanetse go menagana go feta bokete jo di tlholegileng ka bone.
 - Fa e le gore ditsuanyane ga di a gola go ya bokgakaleng jono, batlisisa lebaka le le tlholang seo. Sekaseka kgolo ya tsone go tla go fitlha ga jaana, go akaretsa themperetšha, tsela e di jang dijo le e di nwang metsi ka yone, le maemo a mangwe mo tikologong.
 - Fa o tlhoka thuso malebana le seno, ikgolaganaye le mogakolodi wa setegeniki wa **Epol**.
- Tihatlhobo ya letsatsi le letsatsi ya ditsuanyane
 - Tsena mo ntlong ka tidimalo thata gore o se ka wa itaya dikgogo tsebe, mme o dirise ditemosi tsa gago tsotlhe go ela tlhoko fa e le gore go na le sengwe se se phoso. Leba, dupelela, ama, le go reetsa.
 - Tilhomamisa gore themperetšara mo ntlong e siame, o dirisa tafole e e fa tlase jaaka kaedi.
 - Tihatlhoba fa go na le dikarolo tse di tsididi le/kgotsa tse di omeletseng mo ntlong.
 - Tihatlhoba gore moyo o tsena ka tsela e e siameng.
 - Tihatlhoba gore dinwelo le dijelo di mo bogodimong jo bo siameng, le gore go na le tse di lekaneng go ya ka palo ya dikgogo.
 - Tihatlhoba boalo, ga o a tshwanela go nna metsi thata kgotsa go omelela thata.
 - Ntsha ditsuanyane tse di suleng, mme o kwale mo karateng ya ntlo.

DINGWAGA (Malatsi)	0/1	7	14	21	28	35	42
BONGOLA (%)	30 – 50	40 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 65	50 – 70	50 – 70
THEMPERETŠHARA (°C)	32 – 38	29 – 30	27 – 28	24 – 26	21 – 23	19 – 21	18

THULAGANYO YA LESEDI

- Lesedi ke karolo ya botlhokwa mo go direng sentle ga ntlo e e godisang ditsuanyane.

DINGWAGA (malatsi/bokete)	1	2 - 21*	22	23	24	Malatsi pele di tlhabiba				
						5	4	3	2	1
DIURA (lefifi)	1	9	8	7	6	5	4	3	2	1

*OR 100 - 160 g bokete



DILO TSA BOTLHOKWA TSE DI TSHWANETSENG GO LEKANNNGWA KA METLHA

- Bokete jwa ditsuanyane fa di goroga, mo letsatsing la bo 7, 14, 21, 28 le 35.
- Palo ya dikgogo tse di tshelang le tse di fokotsegileng.
- Dijo tse di jewang letsatsi le letsatsi.
- Metsi a a nowang letsatsi le letsatsi.
- Themeretša e e kwa tlase thata le e e kwa godimo thata letsatsi le letsatsi.
- Kalafi kgotsa melemo epe fela e e fiwang dikgogo.

MEFUTA E E FAROLOGANENG YA DIJO TSA DIKGOGO YA EPOL

- Epol** e na le mefuta e le mentsi ya dijo tsa dikgogo, go fithelela dithoko tse di farologaneng tsa balemirui ba dikgogo.
- Mefuta ya dijo tse di fa tlase e fitlhellwa ka dikgetsi. Fa e le gore dipatlapalo tsa gago di farologane le tseno, tsweetswee ikgolaganye le Tshilo e e gaufi, mme o sekaseke dithoko tsa gago le motsamaisi wa dithekiso mo kgaolong.

SUREGRO		E tshwanelo balemirui ba dikgogo ba ba simololang. Dijo tse di dirang gore go nne le poelo e ntsi go tswa mo thekisong ya dikgogo tse di tshelang.				
DITLHOPHO TSA PHEPO	KGATO V#	PELE GA TSHIMOLOGO	TSHIMOLOGO (V30821)	KGOLO (V30820)	PHELELO (V30819)	TLHOKOMEO (V30818)
MAGATO A LE 2	DIJO GO KGOGO E LE NNGWE	-	800 g	2.7 kg	-	-
	MATSATSI A KGOLO	-	0 - 18	19 - 42	-	-
MAGATO A LE 3 Kgetho ya ntlha(1)	DIJO GO KGOGO E LE NNGWE	-	800 g	1.8 kg	1 kg	-
	MATSATSI A KGOLO	-	0 - 18	19 - 35	36 - bokhutlo jwa poeletso ya tiragalo	-
MAGATO A LE 3 Kgetho ya bobedi(2)	DIJO GO KGOGO E LE NNGWE	-	600 g	-	2.3 kg	Bobotlana of 600 g
	MATSATSI A KGOLO	-	0 - 15	-	16 - 32	33 - pele e tlhabiba
MAGATO A LE 4	DIJO GO KGOGO E LE NNGWE	-	600 g	1 kg	1.3 kg	Bobotlana of 600 g
	MATSATSI A KGOLO	-	0 - 15	16 - 24	25 - 32	33 - pele e tlhabiba
ECONOGRO		E tshwanelo balemirui ba dikgwebo potlana ba ba batlang go godisa palo ya dikgogo tsa bone.				
DITLHOPHO TSA PHEPO	KGATO V#	PELE GA TSHIMOLOGO	STARTER (V30822)	GROWER (V30826)	FINISHER (V30828)	POST FINISHER (V30831)
MAGATO A LE 2	DIJO GO KGOGO E LE NNGWE	-	800 g	2.7 kg	-	-
	MATSATSI A KGOLO	-	0 - 18	19 - 42	-	-
MAGATO A LE 3 Kgetho ya ntlha(1)	DIJO GO KGOGO E LE NNGWE	-	800 g	1.8 kg	1 kg	-
	MATSATSI A KGOLO	-	0 - 18	19 - 35	36 - bokhutlo jwa poeletso ya tiragalo	-
MAGATO A LE 3 Kgetho ya bobedi(2)	DIJO GO KGOGO E LE NNGWE	-	600 g	-	2.3 kg	Bobotlana of 600 g
	MATSATSI A KGOLO	-	0 - 15	-	16 - 32	33 - pele e tlhabiba
MAGATO A LE 4	DIJO GO KGOGO E LE NNGWE	-	600 g	1 kg	1.3 kg	Bobotlana of 600 g
	MATSATSI A KGOLO	-	0 - 15	16 - 24	25 - 32	33 - pele e tlhabiba

OPTIGRO

E tshwanelo molemirui wa dikgogo o batlang kgolo e ntsi ya tiro.

DITLHOPHO TSA PHEPO	KGATO V#	PRE STARTER (V30832)	STARTER (V30823)	GROWER (V30825)	FINISHER (V30827)	POST FINISHER (V30830)
MAGATO A LE 3	DIJO GO KGOGO E LE NNGWE	-	600 g	-	2.3 kg	Bobotlana of 600 g
	MATSATSI A KGOLLO	-	0 - 15	-	16 - 32	33 - pele e tlhabiwa
MAGATO A LE 4	DIJO GO KGOGO E LE NNGWE	-	600 g	1 kg	1.3 kg	Bobotlana of 600 g
	MATSATSI A KGOLLO	-	0 - 15	16 - 24	25 - 32	33 - pele e tlhabiwa
MAGATO A LE 5	DIJO GO KGOGO E LE NNGWE	200 g	400 g	1 kg	1.3 kg	Bobotlana of 600 g
	MATSATSI A KGOLLO	0 - 9	0 - 15	16 - 24	25 - 32	33 - pele e tlhabiwa

Dijo tsotlhe di kwadisitswe kafa tlase ga Molao 36 wa 1947.

KE ENG E O TSHWANETSENG GO E TLHOLA GA O TSENA MO NTLONG YA DIKOKO?



Ela tlhoko maitsholo a dinonyane, ga mmogo le kabelano mo ntlwaneng, palo ya dinonyane tse di jang, tse di nwang le tse di ikhuditseng. A dinonyane di bonala di itekanetse. Boitshwaro jwa tsona ke eng? Ela tlhoko boemo jwa tsona, tlalefo, matlho le motsamao. Gape o dire dipatlisiso, mme o ele tlhoko tikologo, ga mmogo le dilo di tshwana le lerole mo moweng le boleng jwa matlakala.



Tshwana dinonyane mme o tlhole dijalo tsa tsona go lekola tlaleto ya dijalo. Gape tlhatlhoba boemo jwa tsona ka kakaretso. Tlhola fa mowa o o tsenang ele yo o siameng. A go na le moraloo? Maemo a bosa a utlwalega jang mo ntlwaneng?



Lebelela, mme o dire diteko tsa boleng jwa metsi le phepo.



Reetsa modumo wa dinonyane, go hema, le modumo wa khemo. Reetsa medumo ya mechini ya di "fan bearing" le ya di "feed auger".



Ela tlhoko menkgo mo tikologong, go tshwana le maemo a "ammonia". Ke mowa wa kgale kgotsa o gothagane?



TSHEDIMOSETSO YA IKGOLAGANYO

DITSHILO:

Berlin	(043) 685 2111
Pietermaritzburg	(033) 387 2460
Pretoria West	(012) 386 0469
Rustenburg	(087) 365 0581
Vaalwater	(087) 820 4580
Worcester	(087) 365 6360

LEBENKELE LA DIJO LA:

Estcourt	(036) 352 3141
Pietermaritzburg	(033) 397 1227



Mogala wa Thuso ya Bareki: 086 177 7177
WhatsApp: 087 359 0476

#WeAreRainbow

